

Ser 608(35)

Geography of Matlala's Area

2/12 A.J. Mahlouma

[0-1b]

1. Dithaba tše di leho hona ha Matlala ke Moxoši,
 Moxosena, Lehlwaše, Ngako, he e retva bare mmangako a mothemela,
 tsela di mo thametše, hohle, ha a na bohadi, ha ana habo.
 Ke thaba ya ha Railo, ya Phethlê, ~~xx~~ ~~xxx~~ ya seralê, Sepatswê,
 morerê, Seralanê, malobanê, Tsôhê, Tsobana, Thabana ya Diphiri,
 Axôe, le Thabana ya Lešepana. Mmoto wa Phepyê, mmotô wa ha
 Ramakara, mmoto wa Ntlôlane le mmoto wa ha Ramokadikadi.
 Dineka tše na matlala ke Noka ya matlala, Nokananyane, Noka yê
 nthso, Sefahlane, Mošwašwe, Mosehlêng, le Molathlê le Dibeng.
 Nokana ye nngwe ke Tswayaneng. Lengope le leholo ke
 Mathlekxanê. Maina a mathsa sia! Ke Našuhu, Talê-talê,
 Phofu, kromo-ntswere, le Pôlawê. Didiba maina a tšona ke a:,
 Bohlapa-thšweni, Bolepe-bolepetše molomo, Kropa-Kampa,
 Bômenê, Monetsêwa, le molôpi. Sethokxwa hoba Sekxweng sa
 mmamakwa, Lesaông le Sekhung le díkateng. Nahana tše di
 bušwang mo naheng e ya ha Matlala ke tše : Ke madietane, Phetôle,
 Ha-Selôlô, ~~xxxxxx~~ Ha-Jahwai, Maineleng, Ha-Íkwadi, Ha-Manamela,
 2. Ha-Ramakara, Ha-Seema, Makxabeng, Ha-Mathekxa, Ha-Bodyela,
 Ha-Ngwepe, Lekhureng, Ha-Kromo, le ~~x~~ Ha-Ramêla.
 Madietane xo ho dula lehotwane le batho ba ba leko ka fase ha
~~xx~~ pušo ya ha hahe, le Phetolê byalo. Lehotwana le sehetšwe
 nahana ya lona ke kxoši. Lehotwaneng le lengwe ~~xxxxxxxx~~ hona
 le tháimo ~~xxxxxx~~ ya kxoši. ~~xx~~ Kwa Phetolê le leswika le
 lengwe la ho ema ka dinao, le eme ka dithenthékxwane; bare
 maponô he ba tlile ba le bôfa ka dikxôle bare ba a le wiša la
 ba palela. Leswika leue le okametše Phetolê, ba le ~~xx~~ bitsa
 kxôke. Hona le morula o mongwe ba o bitsa morula wa maponô,
 ke mo maponô a kileho a Khutša, he ba be fetela kwa Rhodesia.

Leswika le kile la kxokoloha la ya fase, byale felo mouwe ba o bitsa hore ke Ha-ramakxokolohela. Thabaneng e nywe mo Leweng la lefsika ho ngwadilwe ka maletere ha a phumulehe, He ba reta madietane, bare madietane a Bôrwa, Bôrwa ba Ntwane ya kxale, Boula-ula matlakala. Mohathlewe!!! Ha-Selelo, Ha-Mahwai, Ha-kxwadi, Ha-manemele, Ha-Mathêkxa, Ha-Mojela maina a mahôrwana.

3. Ha-Mathêkxa ho na le Badimo mo thabeng ba ba bitsa Badimo ba ha-Mathêkxa. Le hona bare hona le tlathladimabôya mothabeng; ke bona Badimo ba ha-Mathêkxa. Ho ngwadilwe dithswanthso tsa masarwa a be a dulu hona. Batho ba ha-Mathekxa ba kile bare ba tlide ha-matlala, ka hore ke seripa se sengwe sa batho ba ha-matlala, bare ba ba butsiâ bare le kae; bare re hona, fela re thswenywa ke dinthsi; ba ha-Matlala ba ba romela bahlabani ha-Mathêkxa ba yo thopa dikxomo tsa Mathêkxa ba mo fokoletsa dinthsi. Bare: Amma, ha a ix tse hore dinthsi ke lehumo. Ha-Modyela ho na le dithloho tsa Matebele mo thabeng, bare e be le maôkxôkxô a hothopa dikxomo, ba bonwa, mme mokxozi wa bataolwa, maschana a tle a swere marumo, bare ba boela xae Matebele ba thsaba, kxotlopô ya ya ija motho, ditotô tsa Matebele ya áata yele melalahlaheng. Ba ha Modyela ba bôya ba hôba mohôbô. Ha-Modyela le hona hona le swanthso tsa masarwa.
4. Ba ha-Matlala ba tsebiwa ka ditebalêbi mo dithlaheng, ke lôna lethswao la bona le ho phula tsebe ka hodimo ha tobana. Tobana ke motsebe e felaho hona. Basadi ba dira tlakô ya Phala mo diropêng, ho bouthsa hore ba tswa makotong a basadi. Ba dira le thsumo mo nkong. Thínumék Thísumô ke motheledi wa nko. Banna le maschana ba na diafa tsa bofiwa mo mme hlohong. Basadi ba dira makwala mo dintlong, mebotwanêng, le mo fase he ba kxophâ ka boloko mo fuse. Nokeng ya Moxalakwena hoelela Noka ya Deepa-Bana le Matlalane. Nokeng

ya ha-matlala ho elela. Nokenanyane, Noka e nthso mōswāswe, Leōpe-lebē, Mosethleng le Sefethlane. Noka-ya-matlala ena le maina a mantši, ke a: Sekxothing, Hlapiane, Lekhureng le Matlalane. Noka ya Mohathlē. le Tswayanēng di elela ~~Nimmgx~~ Dibeng. Dibeng a mma-metse a mantši. Mōnye wa Madietane ke Moabelō, o ahile kxauswi a thaba ya Mmadietane. Monye wa Ha-Selōlō, ke Selōlō o a hile patoheng ya thaba ya Lethlwāsi.

5 Ha-Mahwai ho a hile Mahwai, o ahile mo mmotong wa ha Lamōla. Phetolē ho ahile Seōpa, ke yena Monye a hona, a o ahile kxauswi le thaba ya Phetolē. Monye a maineleng ke kwakwa o ntše kxaufsi le thaba ya Tsōhe le Tsōhana. Mōnye a ha-kxwadi ke yena kxwadi o ntše kxaufsi a thaba ya Tsōhē. Mōnye wa ha-Manamela ke Mansmela o ntše kxauswi le thabana ya Pudutsē. Monye a Ha-Ramakara ke morva wa konkoti Mapiti Matlala, o ntše mošē a noka ya Matlala Kxauswi le Taukotama. Ha-Seēma ho ntše lehotwana Seēma kxauswi le Thabana tśa ha Seēma. Lekhureng ho ntše Motšere kxobe, ba ho bitsa Lekhureng la Bo-Motšere. Ke yēna monye wa hona. Makxabeng he ba ho reta bare: na Makxabeng sabosweng a lōba kae? Monye hoba Benye ba Makxabeng ke Sankōbela, Ngwepele Mokōbana. Ba dula patoheng ya thaba ya Makxabeng. Sankobēlam & Ngwepe, Kawesi, Mokōbana ke mahōtwana a a dikaneditšeng thaba ya.

6. Makxabeng Nokana ye nnqwe ye e elelaho Dibeng ke ~~Mmamōlele~~ Mehobe ye melolo ke Mololō le ~~Mmaborata~~. Mololō o phsa he pula e duma ye thseola. Maina a dithaba tśe di leho tikolohong ke Thabana ya Tibane, Sebelē, Serojanē, ~~Mmulane~~, Lokwēlm le Mabutle le Thabana ya ha Phaka. (Ke Mrs. M. mosabelo) Difata tśa dithaba ke "Tlapa la Botsēna, Phata ya dipholo, Phata ya Šiha, Phata ya hu-kantsimane le Phata ya Mohoši le Phata ya molofo. mo Tlapeng la Botsena ho na le Nohlala mo letlapeng wa lekoto la motho ha le tlohe bare ke kotola Suwane. Leina la leswika mo thabeng ya Ngako bare ke "Wa-mpona"! Leswika

K34/12

4*

608.

Leswika leuwe he motho a lehone o bona tša kwa le kwa.
Mo thabeng ya ha Railo ho na le leswika le ho•lela byalo
ka thšipi.

Ends